އެނެކްސް-2 (އަންދާޒީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު)

1	**އަންދާޒީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު**	
1.1	ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން:	ސްޓޭޝަނަރީ ޕެކް، އިންވެލޮޕް މާކަރ އަދި ސްކިއުރިޓީ އުރަ ސަޕްލައިކުރުން
1.2	ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަންބަރު:	38/2025/G-013
1.3	އިޢުލާން ނަންބަރ:	(IUL)38-AB/38/2025/242
1.4	އިޢުލާން ތާރީޚް:	11 ޑިސެމްބަރު 2025
2	**ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު**	
2.1	ވިޔަފާރީގެ ނަން:	
2.2	ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:	
2.3	ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވުނު ތާރީޚް:	
2.4	ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވިފައިވާ އެޑްރެސް:	
2.5	ފޯނު ނަންބަރު:	
2.6	އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
2.7	ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:	☑
	☐ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ☐ ކުންފުނި ☐ ޕާޓްނަރޝިޕް ☐ ކޯޕަރޭޓިވް	

3	**ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)**	
#	ނަން	މަޤާމް

4	**އަންދާޒީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު**
	މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާޒީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. ސޮއި: ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
	ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެނެކްސް-3 (އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް)

ޖުމްލަ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)	ތަފްޞީލު	އަދަދު
	ސްޓޭޝަނަރީ ޕެކް	700
	ސެކިއުރިޓީ އުރަ (ޓެމްޕަރ އެވިޑެންޓް ޕްލާސްޓިކް އެންވެލޮޕް)	3200
	އިންޑެލިބަލް މާކަރ	2200
	ޖުމްލަ އަގު	
	މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:	
	މަސައްކަތް ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު (ހުށަހަޅާނަމަ):	
	ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު:	

	ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮއި
	ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު

އެނެކްސް-4 (ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އަދި ޗެކްލިސްޓް)

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ދިމާލުގައި ✔ ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތަރުތީބުން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ބިޑަން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.	#
	✔	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް	1
	✔	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން، ބީ.އޯ.ކިއު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު) (ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން)	2
	✔	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	3
	✔	ޓިން އަދި ޖީއެސްޓީގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ	4
	✔	ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ރިޕޯޓް (2 މަސްދުވަހުގެ) ތާރީޚު ގުނާނީ ބިޑު ހުޅުވަން އޮންނަ ދުވަހާ ހަމައަށް.	5
	✔	އެނެކްސް-2 ގައިވާ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު (ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން)	6
	✔	އެނެކްސް 3 ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް (ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން)	7
	✔	ބޭންކް ގެރެންޓީ	8

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ✔ ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.	ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން
	ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން 120 ދުވަސް އޮތުން
	ހުށަހަޅާ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބިޑަން ފިރުމާގެ ސޮއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން - ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން، ބީ.އޯ.ކިއު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު) - އެނެކްސް 2 ގައިވާ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު - އެނެކްސް 3 ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް
	އެނެކްސް 3 (އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް)ގެ ޖުމުލަ އަގާއި ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން، ބީ.އޯ.ކިއު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު) ޖުމުލަ އަގު ދިމާވުން.

Elections Commission
PA Complex, 5th Floor, Malé
20307, Republic of Maldives

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

އެނެކްސް-5 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް)

#	ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަކެތީގެ ތަފްސީލް	ތަކެތި/މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް ފަރާތް	ތަކެތި/މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް އަހަރު	ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ އަގު

އެނެކްސް-6 (ބޭންކް ގެރެންޓީ ސިޓީ)

Bank Guarantee

....*Bank's name and address of issuing branch or office*[1] ....

Beneficiary: .... *Name and address of the employer* ....

Date:..

Bid Security No.: ....

We have been informed that . . . . . *name of the bidder*. . . . . (Hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its bid dated . . . . (Hereinafter called "the Bid") for the execution of . . . . *Name of contract* . . . . under Invitation for Bids No. . . . . (“the IFB”).

Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a bid guarantee.

At the request of the Bidder, we . . . . . *name of Bank*. . . . . hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of . .. . .*amount in words* . . . . (. . . .*amount in figures* . . . ..) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the bid conditions, because the Bidder

(a) has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder in the Letter of Bid; or

(b) does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders (hereinafter “the ITB”); or

(c) having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the period of bid validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Agreement, or (ii) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the ITB.

This guarantee will expire (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the Contract Agreement signed by the Bidder and the Performance Security issued to you upon the instruction of the Bidder; or (b) if the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy of your notification to the Bidder of the name of the successful Bidder, or (ii) 28 days after the expiration of the Bidder's bid.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.[2]

. . . . *Authorized signature(s) and bank's seal (where appropriate)* . . . .

-- Note --

In case of a joint venture, the bid security must be in the name of all partners to the joint venture that submits the bid.

[1] All italicized text is for use in preparing this form and shall be deleted from the final document.